


KAEDI YA GO TSHWAYA

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go araba dikarolo di le PEDI mo setlhangweng se le sengwe.
- Fa motlhatlhojwa a neetse dikarabo di le pedi, go tshwaiwe ya ntlha ya bobedi e **ikgatholosiwe** le fa e nepagetse.
- Fa dinomoro tsa dikarabo di sa kwalwa sentle, memorantamo o tshwanetse go latelwa.
- Fa phoso ya mopeleto e fetola bokao, se e abele maduo. Fa phoso ya mopeleto e sa fetole bokao e abele maduo.
- Fa motlhatlhojwa a sa dirisa ditsejwana fa a nopola, **se mo time maduo**.
- Se abele EE/NNYAYA kgotsa TUMELO/KGANETSO maduo. Lebaka/Tshegetso ke tsona fela tse di tshwanetseng go tsewa tsia.
- Se abele NNETE/FOSAGETSE kgotsa NTLHA/KAKANYO maduo. Lebaka/tshegetso ke tsona fela tse di tshwanetseng go tsewa tsia.



2014 -11- 18

PRIVATE BAG X 110
PRETORIA 0001

PUBLIC EXAMINATIONS

(1)


KAROLO YA A: PADI**POTSO 1: MORABARABA – SJ Lebethe**

- 1.1 1.1.1 Ke baratani. (1)
- 1.1.2 Madibeng. (1)
- 1.1.3 O ne a itumelela lerato la bona. E ne e re fa Ntshimane a etile, mmaagwe Morwesi a ba neye sebaka ka go tsamaya/Mmaagwe Morwesi o ne a mo dumedisa ka boitumelo fa a etile. (3)
- 1.1.4 Makgarebe a bona e ne e le ditsala. (2)
- 1.1.5 Bo dirile gore lerato la bona le reketle/Ba omane/ba lwane. (2)
- 1.1.6 Gore a mo kgatlhegele le go ratana le ena. (2)
- 1.1.7 O kaya gore o mo dingwageng tsa gore a ka fiwa tšhono ya go dira dilo tsa bogolo ka phuthologo, sekai, go ratana. (2)
- 1.1.8 'Mpolelele gore Morwesi fa a ka itse gore o ne o ile toropong le Ntshetsana o tla reng.' (2)
- 1.1.9 E le motho yo o se nang boikanyego mo leratong. (2)
- 1.1.10 O ne a rata go ba tshegisa.
O ne a rata go ba thusa ka sengwe le sengwe se o neng a se kgona.
O ne a amogela mongwe le mongwe jaaka a ntse.
(Di le pedi fela). (2)
- 1.1.11 A/Lakasanta (1)
- 1.1.12 C/Naome (1)
- 1.2 1.2.1 Peter (1)
- 1.2.2 O ba laleditse go tla go ijesa monate/Go reetsa mmimo. (2)
- 1.2.3 Bontle (1)
- 1.2.4 Ke go bona Mpute a ijesa monate ka tsela e e neng e sa mo kgatlhe. (2)
- 1.2.5 Ba ne ba ratana mo sephiring. Ka ntlha ya gore ba batla kwa ba ka itshubelang bakapelo ba bona gona. (2)

- 1.2.6 Nnyaya, ga go a siama go tseela tsala ya gago mokapelo.
Ee, lerato ke lerato ga le na melelwane. (2)
- 1.2.7 Ga a ditlhong – O batla go ja Morwesi direthe ka go batla go ratana
le Ntshimane. (2)
- 1.2.8 D/Khwadubeng (1)
- 1.2.9 C/Mmakgosi (1)
- [35]

POTSO 2: BOGOSI KUPE – DPS MONYAISE

- 2.1 2.1.1 Obakeng le Modimoeng. (2)
- 2.1.2 Ke rre le ngwana wa gagwe. (1)
- 2.1.3 - Loso lwa ga Oshupile le pateleditse Obakeng go ya go reka
mekodue kwa fantising. (2)
- Modimoeng o kopane le Obakeng a gapa dikgomo tsa mmuso
mme a mo thusa go di gapa. (2)
- 2.1.4 Obakeng ga a itse gore Modimoeng ke mang mme o tsamaya le
ene kwa dikgageng. (2)
- 2.1.5 - O ne a se na ba gaabo. (1)
- Batho ba ne ba sa mo tseye sentle ka ntlha ya tshobotsi ya
gagwe/o ne a tshwanologile. (1)
- 2.1.6 Ke ntlha. Ga a ka a kgona go nyalwa ke monna yo a mo
itlhophetseng.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko). (2)
- 2.1.7 Magogong (1)
- 2.1.8 Ee. O ne a itumetse gore ga a ka ke a tlhola a bidiwa lefetwa.
Nnyaya. O ne a sa itumela gonne o ne a rata Modimoeng. (2)
- 2.1.9 Sajene Botipe. (1)
- 2.1.10 Nna le bontsalake e ne e le sa ntšwa le phiri. (1)
- 2.1.11 C/Metsing (1)
- 2.1.12 B/Mokoro (1)
- 2.2 2.2.1 Motlhoiwa (1)
- 2.2.2 Tukisang (1)



- 2.2.3 Tukisang o buile maaka ka Obakeng kwa kgotla mme a atlholwa ka namane. (2)
Kgosi e ntsha barongwa gore ba ye go tsaya namane mme ga ba boe. (2)
- 2.2.4 Ba ne ba sa batle gore kgotla e tseye namane ya bona. (2)
- 2.2.5 Ba bolailwe ke bana ba ga Tukisang. (1)
- 2.2.6 Nnyaya. E ne e le kwa godimo thata. (2)
Ee. Gonne o ne a buile maaka ka setlogolo ntswa se sa dira sepe.
- 2.2.7 Tukisang o itatlhela mo molelong a akanya gore bana ba gagwe ba sule. (2)
- 2.2.8 C/Babedi (1)
- 2.2.9 D/Obakeng (1)
- [35]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 35


KAROLO YA B: TERAMA

MOLATSWANA WA GAETSHO – DMG Sekeleko

POTSO 3

Bo tla sa jang – C Modise

- 3.1 3.1.1 Phofu (1)
- 3.1.2 Gore monna wa gagwe o na le lekgarebe/O na le nyatsi/bonyatsi. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko).
- 3.1.3 Kakanyo. Phofu le lekgarebe la gagwe ba ne ba notletse dikamore tsotlhe ntle le e Kgomotso a neng a le mo go yona. (2)
- 3.1.4 Yo o ratang setso – Ga a ka a amogela Kgomotso ka gore o ne a na le motse wa gagwe (A nyetswe). (2)
Yo o bogale – O ne a galefela Kgomotso fa a ne a tlisitse mathata kwa gae. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko).
- 3.1.5 Phofu o sule mo kotsing ya sejanaga. (2)
- 3.1.6 Nnyaya, go ya ka setso o tshwanetse go kopa thuso kwa gaabo Phofu. (2)
Ee, Kgomotso o ne a tlhoka thuso ya batsadi ba gagwe. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)



- 3.1.7 Go tlogelwa ka lesea le a le imileng. (2)
- 3.1.8 A/Malomaagwe (1)
- 3.1.9 C/Lephodisa (1)
- 3.2 3.2.1 Selebaleng (1)
- 3.2.2 Go bega loso lwa ga Phofu. (2)
- 3.2.3 Ba notletse diphaposi gore Kgomo tso a se kgone go tse na mo go tsona/Phofu o tsere Selebaleng a mo isa kwa gaabo go ya go ipaakanyetsa loeto/Phofu o ne a ya go tshela sejanaga leokwane. (2)
- 3.2.4 Ba ya kwa hoteleng le kwa dijong. (1)
- 3.2.5 Phofu o bone kotsi ya sejanaga fa a tswa go tshela leokwane. (2)
- 3.2.6 O ka bo a biditse bagolo go sekaseka kang e/A kopa thuso kwa badirediloagong. (2)
- 3.2.7 O nna le Phofu le lekgarebe la gagwe mo ntlong e le nngwe. Monna wa gagwe o a mo sotla fela ga a mo tlhale. (2)
- 3.2.8 O ne a ile mabentleleng. (1)
- 3.2.9 O ne a sa itse gore o tla simolola kang kae. (1)
- 3.2.10 A/bosupa (1)
- 3.2.11 C/lorato (1)
- [35]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 35


KAROLO YA C: DIKGANGKHUTSHWE

NGATANA YA LEHUMO – KM Mbonani le ba bangwe

POTSO 4

Lenyalo ke kgetse ya lesogodi – MI Siko


- 4.1 4.1.1 Lebogang (1)
- 4.1.2 Kwa gaabo Lebogang. (1)
- 4.1.3 Ke go ya go bolelela Lebogang gore ba kgaogane. (2)
- 4.1.4 Morwesi (1)



- 4.1.5 E ne e le gore Morwesi ke motho wa maemo a a tshwanetseng Mokgethi. (2)
- 4.1.6 O ne a le naitseo – E ne ya re mmaagwe a mo tseela ditshwetso ga a ka a ganana le ena. (2)
O ne a le bonolo – Fa Morwesi a mo sotla ga a mo lwantshe. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) (2)
- 4.1.7 O ne a batla gore Lebogang a tile mathata a go thulana le mmaagwe (Mokgethi). (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko).
- 4.1.8 Nnyaya, gonne pelo e ja serati. (2)
Ee, ka dinako dingwe batsadi ba na le ponelopele ya botshelo, mme ba ka go tlhophela motho yo o siameng. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 4.1.9 Ke mmaagwe Mokgethi ka go mo pateletsa go tlogelana le Lebogang./Ke ena ka sebele ka go dumela go tlogela Lebogang a ntse a mo rata./Ke Morwesi ka go amogela go nyalana le Mokgethi ntswa a sa mo rate le go mo tlotla. (3)

Moepalemena o a bo a le ikepela – BM Ditlhokwe

- 4.2 4.2.1 Kerileng (1)
- 4.2.2 Kerileng o ne a mo tlhanogetse/sotla. (2)
- 4.2.3 Mmalenoko o ne a sa tshola badiri sentle. (2)
Mmalenoko o ne a thuba lenyalo la ga Kerileng. (2)
- 4.2.4 Nnyaya, O ne a mo thubela lenyalo/o ne a sa mo agise. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 4.2.5 - O ne a le botho/pelontle – O ne a sa rate badiri ba gagwe ba tsholwa makgwakgwa. (2)
- O ne a le boikobo – a sa rate ntwā. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 4.2.6 Lorato (2)
- 4.2.7 B/Nakalatholo (1)
- 4.2.8 D/Mmalenoko (1)



[35]


35

KAROLO YA D: POKO**Maboko a Setswana – MK Mothoagae (Morulaganyi)****POTSO 5****Ke go tsenya phatsimane – GK Setou**

- 5.1 5.1.1 'Tsatsi' (1)
- 5.1.2 Go nyala. (1)
- 5.1.3 Poeletsomodumo ya tumammogo 'ts'/Tlogelo. (2)
- 5.1.4 Tlhatlagano ya mafoko/mela, 'Bontle ba gago'/Pheteletso. (2)
- 5.1.5 Ke go gatelela bokao. (2)
- 5.1.6 A boitumelo. Ka ntlha ya gore go buiwa ka go itumedisiwa ke lenyalo. (2)
- 5.1.7 Go kaya gore ga se fela Sefike a kopa magadi a mantsi jaana. (2)
- 5.1.8 Bontle ba gago bo ka eledisa difofu pono/
Bontle ba gago bo ka fetola segopa sa makau dimumu
Pelo e a fufula fa a nagana go go naya matlaafuduga. (2)
- 5.1.9 Palamonwana e ke go e tsenyang e e intumedise. (2)
- 5.1.10 A/Lenyalo (1)

Bosiela – LD Raditladi

- 5.2 5.2.1 Mothofatso (2)
- 5.2.2 Bo tsena le fa ntlo e ageletswe. (2)
- 5.2.3 Kutlobotlhoko. Bosiela bo a senya e bile bo tlisa kutlobotlhoko mo bathong. (2)
- 5.2.4 - O tla bo sega ka thipa. (1)
- O tla bo latihela mo ditaung. (1)
- 5.2.5 O batla go fedisa bosielana. (2)
- 5.2.6 Segompieno (1)



5.2.7	Aabb	(2)
5.2.8	Ke ka gonne e le selo sa tlholego.	(2)
5.2.9	Ke bo latlha jaaka mokgatha wa kobo.	(2)
5.2.10	D/Leselamotlhaka	(1)
		[35]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA D: 35
PALOGOTLHE: 70

